

O. F. ŠABROV

SOCIJALISTIČKA SVOJINA I PROBLEM JEDNAKOSTI

Problem svojine ima ključni značaj za razumijevanje suštine svakog ekonomskog uređenja. Njeno praktično rješenje određuje karakter odnosa među ljudima, zato sadržaj perestrojke koja se vrši u zemlji, nakraju krajcva, takođe je određen time, koliko duboko i na koji način ona zadire u već formirane odnose svojine. Potpunije otkriti objektivnu logiku njihovog razvitka i time samim naći pristup rješenju nagomilanih problema u ovoj sferi omogućuje da se izuči svojina kao jedinstvo posjedovanja, korišćenja i raspolaganja.

Pod pojmom "posjedovanje" izražava se faktičko, ne obavezno zasnovano na zakonu, posjedovanje stvari koje pridaje odnosima među ljudima, kako je Marks pokazao, stvarni karakter.¹ Posjednik stvari ne razlikuje se od ostalih ljudi svojim individualnim svojstvima, već samo mogućnostima uticaja na nju, koja se realizuje u procesu korišćenja i raspolaganja. Korišćenje sjedinjuje neposredno čovjeka s predmetu i samo po sebi predstavlja rad, ako su takvi predmeti sredstva za proizvodnju. A što se tiče raspolaganja, u njemu se izražava oposredovana, socijalna vlast čovjeka nad predmetom, koja, dok odnosi među članovima društva nose stvarni karakter, daje njemu vlast nad drugim ljudima.

Značenje pojmova posjedovanja, korišćenja i raspolaganja, izlazi daleko iz okvira pravnog aspekta, pravne kategorije odražavaju u datom slučaju objektivno realnu strukturu. Primjere njenog konstruktivnog iskorišćavanja u sferi ekonomsko i socijalnopolitičke analize nalazimo kod Marks-a i Lenjina². Smatra se, da i danas kategorije "posjedovanja" "korišćenja" i "raspolaganja" u njihovoj povezanosti mogu biti korisne za istraživanje svojine: dijalektike njenog razvitka.

Kapitalističkom načinu proizvodnje odgovara takav nivo razvitka proizvodnih snaga, pri kojem rad prestaje biti privatn. Kao subjekt rada sve više počinjeda se javlja kolektivni radnik.³ Korišćenje sredstava za proizvodnju dobija društveni karakter dok prisvajanje i raspolaganje njima ostaje privatno - crv nepomirljive protivrečnosti prodire u samu svojinu.

Socijalistička revolucija likvidira osnovu kapitalističke svojine putem nacionalizacije osnovnih sredstava proizvodnje i njihove predaje u vlasništvo narodu. Marks je posmatrao socijalističko društvo kao asocijaciju, zasnovanu "na načelima kolektivizma na opštem posjedovanju sredstava proizvodnje"⁴. Upravo karakter, posjedovanja, a ne svojine u cjelini, mijenja nacionalizacija, dajući mu, kao i

1. V. Marks K., Engels F., 2-e izd. T. 42. C. 120

2. Vidi, na primjer: Marks K., Engels F. Djela 2-e izd. I. 25, 4. II vidi: 337-361; Lenjin V. I. djela I. 32, c 131-132, 443.

3. Marks K., Engels F., djela 2-e izd. T. 23 vidi 516-517.

4. Marks K., Engels F., djela 2-e izd. T. 19. st. 18.

korišćenju, društveni sadržaj. No odnosi raspolaganja ne podliježu tako brzim promjenama već se pokazuju kao najkonzervativniji elementi svojine. Razlike nacionalizacije i konfiskacije od pravog područtvljavanja, od područtvljavanja na djelu tačno je primijetio Lenjin.⁵ Svojina u socijalizmu kao i drugi društveni odnosi, još nosi u sebi ostatke starih protivrečnosti.

Godine koje su prethodile perestrojki bile su obilježene zaoštravanjem date protivrečnosti. Kako je istakao na januarskom (1987.g.) Plenumu CK KPSS M. S. Gorbačov, došlo je do ozbiljnog slabljenja kontrole nad tim, ko i kako se raspolaže socijalističkom svojinom.⁶ Stvarno raspolaganje sredstvima proizvodnje bilo je koncentrisano u rukama dijela društva. U potpunosti likvidirati ovu protivrečnost - znači realno uvući u upravljanje proizvodnjom sve radne ljudi, ostvariti prelaz na puno samoupravljanje. Problem je u tome, da se dovede stepen "područtvljavanja na djelu" u sklad sa dostignutim nvoom razvitka proizvodnih snaga.

Protivrečnost između društvenog karaktera posjedovanja i korišćenja sredstava za proizvodnju i ostatka privatnog karaktera raspolaganja ovim sredstvima, čini se neotklonjiva u prvoj fazi komunističke formacije i imanentna je njoj. Tu protivrječnost bi bilo pravilno posmatrati kao jedan od najvažnijih izvora razvitka socijalističke svojine, a zajedno s njom i socijalizma kao uređenja. Međutim, da bi se dala praktična rješenja nedovoljno je samo ukazati na protivurječnosti, već treba pokazati makar najopštije njene tendencije. Za rješenje ovog zadatka korisno je uzeti u obzir kategoriju "jednakosti".

Marks je vidio u jednakosti osnovu i političko obrazloženje komunizma.⁷ Ali ako je tako, onda je osnova i političko obrazloženje socijalizma pokret ka komunističkoj jednakosti. Postepeno predvladavanje postojeće socijalne nejednakosti javlja se kao jedna od objektivnih tendencija razvitka socijalizma.

Ova tendencija mora biti svojstvena i razvitku socijalističke svojine. Ostvarivanje sve potpunije socijalne jednakosti u odnosima svojine je objektivni kriterijum progresivnosti promjena koje se vrše u njima - područtvljavanja proizvodnje na djelu.

Socijalizam ne daje još punu jednakost u pogledu svojine. Lenjin je pisao da se u prvoj fazi komunizma ostvaruje samo jednakost "svih članova društva u odnosu na posjedovanje sredstava za proizvodnju".⁸ Nacionalizacija označava prelaz sredstava proizvodnje u posjedovanje svih članova društva, ali ne više od toga. Samoposjedovanje se iskazuje u socijalizmu kao odnos, u kojem se iskazuje puna socijalna jednakost. To je razumljivo. Posjedovanje predstavlja samo po sebi, prije svega, pravni aspekt svojine. A što se tiče jednakosti, ona u socijalizmu postoji samo kao jednakopravo. Jednakost u odnosu na posjedovanje sredstava znači proizvodnju u suštini istovjetno je jednakom pravu svojine, tj. socijalističkoj jednakosti u ovoj oblasti.

-
- 5. Lenjin V. I. Sabrana djela T. 36 s. 192-242.
 - 6. Materijali, Plenuma CK KPSS 27-28 jan. 1987. g. M. 1987. g.
 - 7. K. Marks, F. Engels, Djela 2-e T. 42. C. 135.
 - 8. Lenjin V. I.T. - 33. s. 99

U odnosima korišćenja i raspolažanja sredstvima proizvodnje socijalizam takođe može da predstavlja jednakopravo. Ali u ovim slučajevima pravo se već znatno razlikuje od njegove praktične realizacije. Ovo postaje jasno, čim otkrijemo sadržinu pune jednakosti u navedenim odnosima.

Puna jednakost u korišćenju sredstava za proizvodnju značilo bi da svaki član društva stvarno radi prema svojim sposobnostima. Ali, ovo je moguće samo pri punom i svestranom razvitku datih sposobnosti i ako pri tome postoje svi neophodni uslovi za njihovu primjenu.

U socijalizmu je nemoguće ni jedno ni drugo, zato i zahtjev socijalizma "od svakog prema sposobnostima" ima drugačiji karakter i u poređenju sa višom fazom komunizma. U njemu se podrazumijeva, prvo, opšti karakter rada, njegova obveznost na sve, i drugo, rad svakog prema svojim sposobnostima i prema sklonostima za dato radno mjesto. Zbog objektivno uslovljene neusklađenosti sposobnosti ličnosti sa uslovima njihovog razvijanja i realizacije - rad u izvjesnoj mjeri ako prihvata kao nešto spoljašnje, nešto što se ne podudara s njenim unutrašnjim potrebnama. Subjektivna djelatnost čovjeka sposobna je da samo pojača ovaj nesklad, na primjer zbog pogrešnog upravljanja, a ne da ga odstrani potpuno. Smatra se da se momenat otudenja rada odražava i u shvatanju odgovarajućeg principa socijalizma: prema sposobnostima, ali ne "svaki", kako kaže Marks, već "od svakog". U ovom "od" lako se uočava nijansa prinude, koja oduzima dio čovjekove suštine.

Prinuda kao oblik stimulacije rada "prema sposobnostima" poznata je civilizovanom društvu u svim stepenima njegovog razvijanja. Ona je postala neophodna prilikom pojave privatne svojine i otidivanja rada povezanog s njim. U robovlasničkom društvu prevladivala je "prinudna" disciplina na osnovu terora, u feudalizmu je ojačala uloge ekonomskog interesa, koji je u kapitalizmu izbio u prvi plan. Socijalizam, čuvajući djelimično i elemente vanekonomske prinude, mora po logici stvari da razvija odnose korišćenja sredstava proizvodnje, tj. radne djelatnosti ljudi, prvenstveno na osnovu njihovih interesa, s tim da osigura postepeni prelazak od interesa ka radu kao unutrašnjoj potrebi kao glavnom stimulansu u komunizmu.

U vezi s ovim ne može se ne dotaći nekog pitanja radne discipline. U toku prethodnih godina dosta često je upravo s njom bilo uobičajeno povezivati ostvarivanje socijalističke jednakosti u korišćenju sredstava proizvodnje, tj. nagrađivanje rada "prema sposobnostima". Pri tom se insistira na svjesnu disciplinu kao karakterističnu crtu socijalizma. Metod ubjedivanja smatra se kao osnovni metod upravljanja radnom disciplinom u socijalizmu. Međutim praksa, kako se smatra, dovoljno ubjedljivo je opovrgla ovo gledište. Ne treba preuvećavati ulogu "samokontrole" u onom uprošćenom smislu kao neku samodisciplinu koju dosta često poistovjećuju sa ovim pojmom. Ekonomski reformi koja se ostvaruju vjerno je usmjereni u prvom redu na povećanje uloge ekonomskih stimulansa. Sama faza o ubjedivanju kao osnovnom metodu osiguranja discipline sadrži u sebi protivrječnost.

Stvar je u tome, što se sama disciplina zakonito posmatra kao vanekonomска prinuda. Marks je, na primjer, pokazao da se u kapitalističkom društvu red u proizvodnji "postiže djelimično pomoću dresiranja i obučavanja radnika, a djelimično pomoću discipline, kojom kapitalista podčinjava kombinovane radnike i koja postaje izlišna u takvom društvenom poretku, gdje radnici rade za sebe, ona već sada postaje potpuno suvišna pri plati koja se zaraduje po komadu".⁹ Direktna zavisnost zarade od proizvedene produkcije, već u kapitalizmu - čini disciplinu "skoro sasvim izlišnom", sa ovim se nije teško složiti. Svako održavanje rada nije rezultat discipline. Niti ubjedivanje, niti disciplina, između ostalog i samodisciplina, već samo razvitak sistema materijalnog stimulisanja mora da obezbijedi, prije svega, red u socijalističkoj proizvodnji.

Ali, potreba za disciplinom otpada samo onda kada proizvođači stvarno rade za sebe i razumije se, svjesni su toga. Ovdje upravo nije riječ o svjesnoj disciplini nego o shvatanju interesa. U tom smislu istorijski proces rješavanja problema ravnopravnosti u korišćenju sredstava proizvodnje treba posmatrati u tijesnoj vezi s postepenom smjenom osnovnih motiva radne djelatnosti: disciplina - ekonomski interes - unutrašnja potreba.

Prethodno istaknuto ni izdaleka ne poriče ulogu svjesne discipline u socijalizmu. Ali čak budući da je svjesna, disciplina ostaje vanekonomска prinuda i kao stimulans ona je ranije ili kasnije morala da iscrpljuje svoje resurse i da izgubi presudni značaj. Ovo se i desilo upravo onda kada su objektivno uslovljene za društvo ekstremne situacije ostale pozadi. U odsustvu sistema socijalizmu adekvatnih stimulansa, sistem za mnoge postao je rad očigledno ni/i od sposobnosti, što znači da se narušava socijalistička jednakost u korišćenju sredstava proizvodnje. Obavezan uslov takve jednakosti je raspodjela po principu "svakome - prema radu".

U socijalizmu moraju biti uključeni efektivno sva tri motiva radne djelatnosti: disciplina, ekonomski interes, unutrašnja potreba. A vodeća uloga ovdje pripada interesu, koji postepeno potiskujući disciplinu, osigurava povećanje uloge unutrašnje čovjekove potrebe za radom. Ipak samo materijalni interesi su nedovoljni. Jedan od najznačajnijih faktora ovog procesa je raspodjela uslova rada.

U skladu sa razvitkom društva šire se objektivne mogućnosti stvaranja uslova za sve puniju realizaciju sposobnosti ličnosti u radu. I u svakom datom momentu mora biti obezbijedena podudarnost između ovih mogućnosti i realnih uslova proizvodnje, a takođe i između uslova i društvenog značaja rada. Odsustvo takve podudarnosti radnici shvataju kao nepravičnost, kao omalovažavajući odnos prema uslovima njihovog života. Usled ovoga dolazi do snižavanja dejstva svih motiva radne aktivnosti: discipline, ekonomskih stimulansa i još time više unutrašnje potrebe, koja ne može nastati u uslovima proizvodnje neadekvatnim čovjekovoj prirodi.

Ipak ni uslovi rada ne rešavaju sve probleme. Moraju postojati takođe pretpostavke za formiranje i razvitak čovjekovih sposobnosti. Razumije se, uslovi rada

9. Marks K., Engels F., Djela 2-e T. 25 4 I, (95).

predstavljaju takve uslove. Ali mamo djelomično. **Ogromnu ulogu ovdje igraju drugi faktori, između ostalog obrazovanje i kultura. Njihov razvitak i pravična raspodjela sve više utiču na ostvarivanje jednakosti u pogledu korišćenja sredstava proizvodnje.**

Isto tako, među odlučujućim faktorima razvijanja odnosa korišćenja sredstava za proizvodnju u socijalizmu treba navesti prije svega ekonomski stimulanse, raspodjelu uslova rada i uslova formiranja i razvijanja ličnosti. Ukupna djelovanja ovih faktora obezbeđuju socijalističku jednakost u radu i usmjeravanje ka punoj komunističkoj jednakosti. Ali efikasnost njihova zavisi od radnikovog shvatanja svoga interesa kao interesa udruženog vlasnika. Radi toga, on mora biti prije svega vlasnik na djelu, u punom smislu ove riječi, tj. subjekat, ne samo posjedovanja i korišćenja nego i raspolažanja sredstvima proizvodnje. Rješenje problema jednakosti u odnosima korišćenja zavisi od rješenja problema jednakosti u odnosima raspolažanja.

Punu jednakost u pogledu raspolažanja socijalizam ne može da daje. Raspolažanje osnovnim sredstvima proizvodnje ostvaruje se ovdje kroz demokratske institucije, a demokratija, kako je isticao Lenjin, znači samo formalnu jednakost.¹⁰ Pina jednakost ekvivalentna je ovdje realizaciji principa "svak - prema sposobnostima" u izvršavanju određenih radnih obaveza. Težnja ka kretanju ka takvom stanju istoznačna je demokratizaciji raspolažanja i od ovog procesa zavisi razvitak socijalističke svojine u cijelini.

Osnova socijalizma je opštenarodna svojina nad sredstvima za proizvodnju. U ovome je njegova specifičnost i od ovog zavisi specifičnost ovog mehanizma, posredstvom kojeg se ostvaruje raspolažanje svojinom u socijalizmu. Ova specifičnost direktno povezuje probleme svojine s jedne strane i države i političke vlasti - s druge.

U uslovima buržoaskog uređenja osnovni posjednik sredstava za proizvodnju je kapitalista, koji njima raspolaže sam i djelomično povjerava ovu funkciju svojim opunomoćenicima - menadžerima. Pri tom se posljednji nalaze pod realnom kontrolom pravog vlasnika koji plaća njihove usluge. Određenu ulogu igra ovdje i buržoaska država: putem koje kapitalista prema svojim mogućnostima stvara pogodne uslove za to da bi raspolažao svojim kapitalom najunosnije za sve. U pogledu djela sredstava proizvodnje država istupa i kao samostalni vlasnik, ali ipak ovaj oblik svojine u kapitalizmu nema odlučujući značaj.

Glavna odlika socijalizma je u tome, što sama država postaje institut menadžera, opunomoćenih sopstvenika sredstava za proizvodnju. Sama država postaje onaj instrument pomoći kojeg narod kao vlasnik raspolaže sredstvima za proizvodnju. U socijalizmu strogo govoreći pojam "državna svojina" gubi samostalni smisao.

U bilo kom uređenju raspolažanje sredstvima proizvodnje ostvaruje se u interesu vlasnika. Ali, koliko se dobro zadovoljava ovaj interes to zavisi od efikasnosti kontrole nad opunomoćenicima. Prava kontrola odozdo čitavog me-

^{10.} Lenjin V. I. Sabrana djela, T. 33 c. 99.

hanizma državne vlasti je glavni uslov da se ostvari interes naroda kao vlasnika. Bez takve kontrole ne može biti garancije, daradnik radi za sebe, a ne da izdržava gotovane i da obezbeđuje stvaranje projekata koji razaraju društvo.

Pravilnom shvatanju mesta socijalističke države u raspolaganju sredstvima proizvodnje smeta, mi smatramo odustajanje od korišćenja kategorije "viška vrednosti" - u političkoj ekonomiji socijalizma. Lenjin je pomoću upravo ove kategorije pokazao jednu od principijelnih odlika socijalizma: viškom vrijednosti ovde raspolaže asocijacija proizvodača, a ne privatni vlasnik.¹¹

Već se može smatrati kao opšte prihvaćeno da u socijalizmu vrijednost ima značaj ekvivalenta društvenog rada i da u sebi sadrži pored vrijednosti potrošačkih sredstava proizvodnje, vrijednost neophodnog viška proizvoda. Postojanje vrijednosti viška proizvoda kao da se negira. Problem je samo u tome, da li je nazvati viškom vrijednosti.

Stvar, razumije se, dakle, nije u terminu. I u datom slučaju uobičajena igra sa definicijom ne bi zaslužila ozbiljnu pažnju, ako ne bi zamagljivala najznačajniju osobenost socijalističke svojine: apsolutno svi državni rashodi plaćeni su od socijalističkog proizvodača radom naroda - suverenog vlasnika sredstava proizvodnje. Sve državne službenike izdržava narod, sve budžetske doznake - samo su preraspodjela sredstava, koje su stvorili radnici. Njima i pripada suvereno pravo da raspolažu ovim sredstvima.

Ovo je u suštini očigledno. Ipak još uvijek svi to loče shvataju kako opuno-moćenici naroda, tako i oni sami. S jedne strane, rukovodilac koji časno shvata interes proizvodača koji plaćaju njegov rad često se javlja u načoj svijesti kao dobrotvor. S druge strane, njič izuzetak da nekad opunomoćenici jednostavno ignoriraju - zahtjeve radnika. Zar bi kapitalistički vlasnik pretrpio tako od svog menadžera? Naš kolektivni vlasnik trpi. I stvar ovdje nije samo u nedovoljnem shvatanju masa svog suverenog prava. Stvar je prije svega u odsutnosti realnih mehanizama uticaja birača na svoje predstavnike i aparat uprave. Promjene koje je usvojio vrhovni savjet zemlje i dopune ustava SSSR-a, novi Zakon o izborima, iako ih je potrebno još usavršiti, predstavljaju zaokret ka utvrđivanju stvarne vlasti organa predstavničke vlasti i demokratizacije izbornog sistema. Ali ovo je - samo prvi korak. Lenjin je potpuno ispravno mislio da najviši tip demokratizacije u upoređenju sa buržoaskim ne zavisi od izbora organa vlasti, već od priznavanja i primjene "prava birača da opozovu one koje su birali".¹² Sadašnji Ustav SSSR-a predstavlja takvu mogućnost, ali za sada samo formalno.

Ostvarivanje prava vlasnika ne može se zamisliti bez njegovog kontrolisan-jamenadžera. Evo zašto je kontrolu od strane masa Lenjin smatrao suštinom socijalizma. Bez ovoga se opštenarodna svojina nad sredstvima proizvodnje pretvara u funkciju i svodi na formalno posjedovanje. U kontroli iz baze on je video garanciju postojanosti socijalističkog uređenja. Za ostvarenje ove funkcije na njegovu inicijativu bio je osnovan i specijalni organ - radničko seljačka inspekcija.

11. Lenjin V. I. Djela T. 11. s. 370.

12. Lenjin V. I. T. 35 s. 292-293.

Ostvarivanje socijalističke jednakosti u pogledu raspolaganja sredstvima proizvodnje označava uključivanje sve širih masa radnih ljudi u upravljanje proizvodnjom. Važno je, ipak, imati u vidu da čovjeka u položaj vlasnika ne dovode podjednako svi oblici upravljanja. Sama po sebi, na primjer, dužnost direktora - organizatora u kapitalističkom preduzeću još ne čini vlasnikom onog ko je pokriva. Time se razlikuje menadžer od kapitaliste koji ga je najmio, što poslednji drži u rukama glavnu oprugu proizvodnje - kapital, čiji je izvor povećani višak vrijednosti. Baš tako isto u socijalizmu narod, lišen mogućnosti raspolaganja viškom vrijednosti, koja se stvara njegovim radom i socijalističkom dobiti, nije vlasnik u punom smislu te riječi.

1923. godine prema Lenjinovoj zamisli bila je reorganizovana radničko-seljačka inspekcija. Ova inspekcija bila je oslobođena, djelimično, od obaveze da svakodnevno vrši punu kontrolu nad svim novčanim i imovinskim poslovima državnih organa. Ali ovo nije značilo ukidanje kontrole raspolaganja sredstava, kojima raspolaze država. Naprotiv, pred radničko-seljačkom inspekcijom je bio postavljen zadatak da brižljivo izučava budžet Saveza SSR-a, republičke i lokalne budžete, da daje zaključke u vezi sa izvještajima saveznih i republičkih narodnih komesara za finansije itd.¹³ Ovo nije ni izdaleka fakt koji ima pojedinačno "resorsko" značenje. Sjetimo se da je Lenin smatrao Radničko-seljačku inspekciju kao institut koji omogućuje radnim masama da vrše kontrolu svih organa sovjetske vlasti i da ostvaruju svoja suverena prava.

Odnosi raspolaganja imaju odlučujući značaj u kompleksu odnosa svojine. Evo zašto u kapitalizmu radnici, stičući akcije svoga preduzeća, ne postaju vlasnik. To je toliko očigledno što neki autori svode svojinu na raspolaganje.¹⁴ I mada ovo gledište izgleda i suviše uprošćeno, tim više ono takođe dovodi do neospornog zaključka: otudjenje od raspolaganja sredstvima proizvodnje, znači isto što i otudjenje od svojine.

Ne davno su u sovjetskoj literaturi aktivno razmatrani problemi potrošačkog odnosa prema životu, kako se naziva postvarenost. Mnogi su smatrali da se u osnovi te pojave nalazi protivrečnost između naraslog nivoa materijalne obezbijedenosti i duhovnim potrebama ljudi koje zaostaju od njega. Moguće, takva protivrečnost i postoji. No, osnovno nije u tome. Potrošačka usmjerenost - prirodna posljedica prekomjernog otudjenja proizvoda od svojine nad sredstvima proizvodnje, koje, kako je pokazao Marks, neizbjegno povlači za sobom otudjenje od proizvoda koji se stvara. Otuda i postoji po nekad hipertrufirana potreba da se on ponovo prisvoji.

Kada su sredinom 30-ih godina u zemlji bili u potpunosti razrušeni i čvrsto blokirani svi mehanizmi kontrole i baze, između ostalog, likvidirana je Radničko-seljačka inspekcija, radničke mase faktički su lišene mogućnosti da ostvaruju glavnu funkciju vlasnika, a to je raspolaganje sredstvima proizvodnje. Ovo je bilo shvaćeno tek znatno kasnije, pošto su bile razotkrivene kriminalne metode up-

13. Zbirka zakona i raspolaganje Radničko-seljačke vlade, 1923.

14. Na primjer, Demeter V. Suhotin 10. Svojina u sistemu proizvodnih odnosa socijalizma - Komitet 1987. N. 18 s. 69.

ravljanja u periodu kulta ličnosti Staljina. Iz godine u godinu sve više se shvatalo da radni ljudi nemaju mogućnosti da utiču na tok stvari, dok se sistem upravljanja nije mijenjao. Otudenje od svojine, koje nije svojevremeno otkriveno i nije bilo osmišljeno na teorijskom nivou odrazilo se u svakodnevnom saznanju masa i oblika "postvarnosti".

Razumije se, nejednakost u sferi raspolažanja svojinom ne može nestati potpuno prije nego što odumre država, dok se odnosi među ljudima regulišu pravom. Analizirajući problem jednakosti u socijalizmu, Marks je isticao, da je i ovdje pravo po svom sadržaju pravo nejednakosti, kao i svako pravo.¹⁵ Svaka etapa razvitka socijalizma mora da ima svoju "mjeru" nejednakosti, koja je usmjerena da tu nejednakost otkloni.

Obratno jačanje nejednakosti u ovoj oblasti znači regres, podriva socijalizam u samoj njegovoj osnovi. U socijalističkom društvu država je pozvana da jača ulogu agenta radnih masa u vezi sa raspolažanjem opštenarodnom svojinom. Samim tim politička vlast se uključuje u sistem odnosa svojine, i pokazuje se s bazom društva. Otudivanje od vlasti postaje otudivanje od oblika svojine koji odreduje lice socijalizma. Otudivanje radnih ljudi od vlasti jednako je tome da se njihov agent pretvara u monopolnog raspolažača sredstvima proizvodnje. Stvarni vlasnik postaje tada država, bolje reći njen birikratski aparat, koji predstavlja samo dio društva. Ovo omogućuje, očigledno, da se konstatuje da se svojina iz opštenarodne pretvara u privatnu svojinu države.

Sličan oblik svojinc u istoriji čovečanstva nije nešto principijelno novo. On ima suštinsku sličnost s azijatskim oblikom svojine: spajanje opštег posjedovanja i privatnog raspolažanja. U stvari, razlika je samo u tome: što se u svojstvu posjednika - u azijatskom obliku svojine javljaju pojedine opštine dok je raspolažanje usredsredeno u rukama "despotske vlade, koja lebdi iznad malih opština".¹⁶ Puno otudivanje proizvodača od vlasti, oslobadanje države ispod kontrole masa dovodi u pitanje postojanje socijalizma kao ekonomskog uređenja.

Svaka privatna svojina rađa eksplataciju. Državi je to svojstveno toliko koliko ona očuva isključivu privilegiju privatnog raspolažanja sredstvima proizvodnje. Ovo se ispoljava u hipertrofsiranom, prekomjernom za potrebe društva, raspolažanju viška vrijednosti na sadržaje i funkcionalisanje državnih ustanova u iskoriščavanju i direktnom prisvajanju od strane pojedinih činovnika kako društvenih sredstava tako i plate proizvodača u vidu mita i drugih nameta putem tajne raspodjele itd.

Važno je da se shvati da postoji objektivni uzrok nastanka slične vrste pojava: to je odvajanje upravljanja od masa u kojem je Lenjin s pravom video suštinu birokratizma.¹⁷ Da se savlada ovo odvajanje imaju snagu jedino samo mase, njihova svakodnevna i aktivna kontrola čitavog mehanizma upravljanja. Da se riješi ovaj zadatak do kraja u okvirima socijalizma teško da je moguće, puna kontrola iz baze uvjek je ograničena i objektivno (nivoom razvitku proizvodnih

15. Marks K., Engels F., Djela 2-e T. 12 s. 19.

16. Isto, F. 464 i C. 464.

17. Lenjin V. I. Djela, T. 33, s. 115.

snaga) i subjektivno (nivoom razviti društvene svijesti). Ali se kontrola mora svo vrijeme pojačavati i biti svaki put adekvatna postojećim uslovima. U ovome se ogleda jedna od glavnih tendencija podruštvljavanja svojine na dclui.

Problem socijalističke jednakosti u pogledu svojine pojavljuje se ne samo u okviru njenog opštedruštvenog oblika. Praksa socijalističkih zemalja pokazala je da postojeći ekonomski uslovi diktiraju potrebu i za sitnom robnom proizvodnjom na osnovu kooperativne i individualne svojine. Ali u ovom slučaju dio građana budući da su jednaki sa svim ostalim kao suvlasnici opštenarodnih sredstava proizvodnje, postaju ili članovi kooperacije ili individualni posjednici. Nejednakost raspodjela uslova proizvodnje sama po sebi povlači i nejednakost u raspodjeli rezultata proizvodnje.

Odnosi opštenarodne i drugih oblika socijalističke svojine malo se istražuju u savremenoj literaturi. Pojam opštenarodne svojine kao osnova socijalističkog uređenja upotrebljava se sve ređe jer ga potiskuje pojam društvene svojine. U ovome se vidi ozbiljan metodološki propust. I opštenarodni i kooperativni oblici svojine su društveni, ali oni nijesu ravnopravni. Kooperativna preduzeća, smatrao je Lenjin, ne razlikuju se od socijalističkih, ako su ona osnovana na zemlji, sredstvima proizvodnje, koja pripadaju državi, tj. radničkoj klasi.¹⁸

Sama po sebi kooperativna svojina nije socijalistička, ona postaje takva samo pri vladajućem položaju opštedruštvene svojine.

Ne izgledaju ubjedljivi ni navodi u korist toga da kooperativna i individualna svojina nijesu privatne. Izgleda da je važno vidjeti dvojnost sadržaja kooperativne svojine. S jedne strane, ona je društvena, kao svojina čitavog kolektiva neposrednih proizvodača. S druge - ona je izdvojena od opštenarodne i u odnosu na čitavo društvo je privatna kao svojina koja pripada njegovom dijelu. I kao svaka privatna svojina, kooperativna i individualna, njeni oblici čak i u uslovima socijalizma, htjeli mi to ili ne, sadrže u sebi klicu eksploracije. Ova klica teži da prodre u one pore, koje joj ostavlja otvorene socijalistička država u sferi proizvodnje (iskoriščavanje najamnog rada) ili razmjene (na račun mehanizma cijena). O tome, da je ovo stvarno tako svjedoči iskustvo djelimično i naše sopstveno.

Otuda, ipak ne proizilazi da se mi dajući prostor kooperativnoj i individualnoj proizvodnji, odričemo od principa socijalizma i da podrivamo njegove temelje. Istorija čovječanstva nije imala još primjera čistog ekonomskog uređenja društva sa jednim oblikom svojine. Društveno uređenje ne određuje jedan, već vladajući oblik svojine, uporedo s kojim uvijek postoje i drugi oblici svojine, koje stvaraju konkretni ekonomski uslovi. Osim toga, pokušaj da putem administrativnog pritiska uvedu čiste odnose svojine sposobni su da izmijene odnose socijalizma.

Nešto slično desilo se i u našoj zemlji kao rezultat odustajanja od nove ekonomске politike. Nemoguće je bilo sprovesti mijere u likvidiranju "nesocijalističkih" ali objektivno neophodnih oblika svojine, a da se ne stupi u konflikt sa interesima značajnog dijela društva. U ovim uslovima kontrola iz baze je pokazala da je nespojiv sa stabilnošću vlasti, koju ova proizvodi ekonomskim mjerama i bila

18. F. 45. C. 375.

je u stvari likvidirana. Umjesto raznovrsnosti oblika svojine koja je svojstvena prelaznom periodu, nastao je monopol državne svojine: kolhozi su se faktički razlikovali samo oblikom posjedovanja. Ali sada je već državna svojina u ovom smislu postala privatna - likvidacijom kontrole iz baze država se od agenta proizvodača pretvorila u snagu koja je sama sebi dovoljna. Ponovo se potvrdilo poznato stanovište marksizma: prvo ne može biti iznad ekonomskog.

I kooperativna i individualna svojina na sredstvima proizvodnje moraju najzad da se razvijaju onako kako im nalažu nastali ekonomsku uslovi. Pri čemu stvarno ozbiljno i na duže. Sve dok korišćenje ovih oblika bude ekonomski opravdano, dok proizvodnja koja se vrši na njihovoj osnovi bude sposobna da konkuriše državi.

Razlikovati opštenarodnu i kooperativnu svojinu u okviru društvene svojine neophodno je da bi se odredio prioritet ekonomskih struktura. Danas se svjetski istraživači sve češće obraćaju Lenjinovom nasledu i naročito njegovom radu o "kooperaciji". Insistiraju na Lenjinsku predstavu o socijalizmu kao uređenju civilizovanih kooperanata. Ali da li se dovoljno autentično tumači ovo zaista važno stanovište? Jer je u ovom radu data klasifikacija preuzeća prema tipu svojine u skladu s kojom se kao "dosledno-socijalistički tip" ubrajaju samo preduzeća koja su svojina države, a koja se nalazi u rukama radničke klase. Ova Lenjinova misao navodi se zaista ređe, iako je sasvim jasno da je upravo u vladajućem položaju državne svojine na sva krupna sredstva proizvodnje on video uslove "socijalističnosti" i kooperacije.¹⁹

Ne bi valjalo takođe ispustiti iz vida da je samu kooperaciju Lenjin shavtio, očigledno dosta široko, proširujući ovaj termin na državnu svojину u smislu djelimičnog davanja kolektivu proizvodača pravo raspolažanja. Bz preciziranja ovoga ne može se razumjeti Lenjinski plan potpune kooperacije radnika. Da, socijalizam je uređenje civilizovanih kooperanata, ali ne jedan neizostavan uslov da u srednjoj raznovrsnosti oblika kooperiranja glavnu ulogu igraju krupni kooperativi na osnovi opšte-narodne svojine nad sredstvima za proizvodnju. U savremenoj terminologiji ovo znači pretežan razvitak samofinansiranja, i punog proizvodnog računa, arendnog dogovora u državnim preduzećima. Takvo kooperiranje omogućuje proizvodačima da raspolažu opštenarodnom svojинom, i zato ono odgovara zahtjevima socijalističke jednakosti i jedan je od najvažnijih pravaca podruštvljavanja na djelu.

Predloženi pristup analizi socijalističke svojine, prisiljava, da se na nov način pogleda i klasna struktura socijalističkog društva. Postaje jasno da se problem nipošto ne svodi na postepeno približavanje dvaju bliskih klasa - radnika i kolhoznika. Uopšte govoreći, ako bi to bilo tako, trebalo bi priznati odsustvo klase u socijalizmu. Osnivači marksizma s pravom su smatrali klase kao dvije strane protivrečnosti. "Pojedine individue čine klase samo utoliko - smatrali su oni - ukoliko moraju da vode opštu borbu protiv nekakve druge klase".²⁰ Ta pro-

19. c. 344, 370.

20. Marks K., Enfels F., Djela, T. 3 S. 54.

tivrečnost prisutna je i u socijalizmu. U njenoj osnovi je prisutna dvojna svojina sitnog radnog proizvoda. Prenošenje krupne proizvodnje u svojinu čitavog naroda ne može da izmijeni stanovište da interes samostalnog sopstvenika - individualnog ili kolektivnog ima dvojak sadržaj. Njegov interes kao trudbenika, proizvodača, poklapa se sa interesom društva u cjelini: Ali, težnju za uvećanjem svog sopstvenog, privatnog vlasništva on može da realizuje ne samo svojim radom, već i na račun drugih vlasnika, između ostalog i društva u cjelini. Na odnose koji se neizbjegno javljaju na ovoj osnovi u potpunosti je primjenjiva Lenjinova metodologija analize dvojake suštine seljaka. U seljaku - trudbeniku, Lenjin je video veoma pouzdanog saveznika radničke klase, u seljaku - špekulantu - klasnog neprijatelja, eksplotatora.²¹ I ovdje, razumije se, stvar nije u karakteru seljačkog rada, već u karakteru svojine.

Dok postoje klase, postoji i klasna borba. Ne treba, smatramo, pred ovim zatvarati oči samo na osnovu toga što je u izvjesnom periodu našoj zemlji bilo nametnuto izopačeno shvatanje ove borbe. Lenjin nikada nije poistovjećivao klasnu borbu sa pravim nasiljem. Čak u uslovima porelaznog perioda, čak u odnosu prema buržoaziji on je polagao nadu u njeno iskorišćavanje, a njeno gušenje je smatrao samo kao reakciju na njeno protivljenje. Što se tiče sitnog robnog proizvodača on je ovdje govorio o borbi "posebne vrste" u čijoj je osnovi - rukovodstvo i pomoć. Lenjin je upozoravao na primjenu u ovoj borbi administrativnih mjera videći jedan od osnovnih njenih oblika u učvršćivanju tehničke baze seljačke privrede.²²

Ova klasna protivrečnost, treba smatrati, imanentna je socijalizmu, čini njegovu kvalitativnu održenosť. Zato su pokušaji da se likvidira odgovarajuća protivrečnost otklanjanjem njene "lude" strane objektivno usmjerenе, po našem mišljenju, protiv socijalizma. Ali ignorisanje ove protivrečnosti može da dovede do njenog neopravdanog zaoštrevanja.

Dosledna primjena marksističko-lenjinskog metoda analize klasne strukture, dovodi do razumijevanja mјesta u socijalističkom društvu socijalne grupe, koja zauzima sferu upravljanja. Nejednakost onih koji upravljaju i onih kojima se upravlja sačuvana je i u socijalizmu: za njeno odstranjenje nužno je da svi postanu upravljači. Ali socijalizam po svojoj suštini prepostavlja, da svi gradani imaju faktički jednako pravo da učestvuju u raspolanjanju svojinom i da je u izvjesnoj mjeri koriste. Zato nema razloga da se govori o posebnom odnosu radnika socijalističkog upravljanja prema sredstvima za proizvodnju.

Ali pri punom otuzdenju radnih ljudi od vlasti nastupa kvalitetno drugo stanje: raspolanjanje svojinom postaje isključiva funkcija organa vlasti. Nastaje, zatvorena, odvojena od interesa društva birokratska korporacija na koju se mogu primjeniti i Lenjinski kriteriji klase. Odgovarajuća protivrečnost nema ničega zajedničkog sa suštinom socijalizma i mora biti u potpunosti odstranjena rezultatima perestrojke.

21. Lenjin V. I., Sabrana djela T. 39, s. 272-278.

22. c. 277-280.

Nastala predstava o socijalno-klasnoj strukturi socijalističkog društva podvrgava se danas opravданoj kritici. Ali i pokušaji analize socijalne strukture na osnovu svakupnosti obilježja među kojima se odnosi svojine pomjeraju u zadnji plan su sasvim daleko od marksizma i od realne stvarnosti. Razumje se, što više znamo o socijalnoj strukturi sopstvenog društva time je šira mogućnost da se uzimaju u obzir i interesi i zahtjevi ljudi. Ali u šred mnoštva protivrečnosti ne smije se izgubiti ona osnovna, što predstavlja izvor razvitka društva i koje je povezano sa nejednakostju u odnosima svojine. Upravo na toj osnovi proizilazi polarizacija snaga i nastaje ona osnovna borba za socijalizam, koja i diktira sadržaj perestrojke. Dajući prostor kooperativnoj i individualnoj svojini, ne treba, smatramo, u potpunosti odbacivati neopravданost kontrole protivrečnosti povezanih sa ovim. Svako društveno uređenje ovezbeduje sboj opstanak i ogradije sebe od opasnosti preobražaja. Socijalizam ne može predstavljati izuzetak. U sferi odnosa svojine funkcija društvene kontrole mora služiti kao protivtza prirodnoj tendenciji sitno robne proizvodnje da svakodnevno i svakog trenutka rada eksploraciju. Ali ovo mora biti kontrola stvarno socijalističke države, koja je stvarno pod kontrolom suverene socijalističke svojine tj. radnih masa.

Mnogi ekonomisti, analizirajući uzroke negativnih pojava u sovjetskoj ekonomici, potpuno opravdano ističu neodrživost pokušaja radikalnog oživljavanja proizvodnje na osnovu postojeće državne svojine. Ali s vodom ne treba izbaciti i dijete. Glavni problem nije u demontaži društvene svojine, već u obnovi opštene narodne svojine nad sredstvima proizvodnje umjesto privatne svojine države.

Pravi vlasnik je onaj, ko kontroliše raspolažanje svojinom. Samo prava kontrola masa čini svojinu stvarno društvenom, vlast čini stvarno narodnom vlašću a društveno uređenje stvarno socijalističkim. U doslednom razvijanju narodne vlasti koja obezbeduje takvu kontrolu odražava se odlučujući put podruštvljavanja na djelu ispostavljanja odnosa sve potpunije socijalne jednakosti.

*Katedra naučnog komunizma Akademije
društvenih nauka CKKPSS
Preveo sa ruskog:
Slobodan VUKICEVIĆ*

(Izvor: O. F. Šabrov: *Socijalistička sopstvenost i problem ravnopravnosti*, Filozofskie nauki, 8. 1989. Moskva).